

O ka dira bjang go hlohleletša go ba kgojana le batho ba bangwe

Ke ka lebaka la eng re swanetše go goba kgole le kgole?

Se ke sengwe sa go thuša phatlalatšo ya twatši ya Corona ka go fokotšahlakano ya mebele magareng ga rena. Seo se ra gore, bolwetši bjo bo ka at age motho yo mongwe a batamela motho wa goba le twatši ye goba go kgoma dilo le mabato ao a swerego ke motho wa twatši ye, ka morago o sware sefahlego.

Naa re bolela ka eng ge re bolela ka bokgole bja mebele?

Lenaneong la gago la ECD, bokgole bja mebele bo bolela gore go thuša bana ba seke ba kgomana gomme ba leke go kgaogana ka metara o tee. Se ga se re gore go tlogela ban aba sa dire selo gob aba sa raloke.



Go bea bana pele

Molao ore, re swanetše go bea ditokelo tša bana pele ka nako tšohle. Go thuša bana gore ba kgaogane ka metara o tee go ka ba boima ka ge go tlwaelegile gore ba a raloka le go phedišana le batho. Bjale go bohlokwa gore seo se dirwe ka mokgwa wo mobotse wa goba le hlompheo baneng. Ga go kgathalatšege gore ka nako ye nngwe bana ba lebala – efela, gopotša ban age go hlokega, ka mokgwa wo bonolo.

Gore bana ba dule ba bolokegile go bohlokwa, gomme lenaneo la gago la ECD ga le a swanelo goba lefelo la go tšhoša. Go feta nakong tšohle, bana ba hloka lefelo la hlokomelo, polokego le lethabo

Dula ka gare ga sepudulla!

Gopola go dira gore go be bose! Mathomong, thuša bana go kwišiša 'bokgole bja mebele' ka go ba kgopela gore ba emelele, phatlalatše matsogo a bona. Ba kgopele ba rotologe bjale ka nkgokolo. Ba hlalose tše gore yeo ke sepudulla sa bona. Batho ka moka bao bas a dulego le bona, ba na le sepudulla sa bonna gomme ga ba swanela go tsena ka gare ga sepudulla sa motho wo mongwe.

Dikgopolo tše dingwe

Hlohloletša dihlophana tše nnyane. Kgaogantšha bana ka dihlophana tše nnyane gore ba kgone go raloka bohle, efela eseng šsehlopheng se segolo. Leka gore bana babe sehlopheng se tee ka nako tšohle.

Fokotša go kgoma dilo le dibabapadišwa tše di hlakanelwago. Hlokomela gore ke dilo tše dife tšeo di ka swarago ka bana ka bontšhi. Fokotša seo, ka gofa ngwana yo mongwe le wo mongwe sebakadišwa sa gagwe. – bjalo ka, gofa ngwana yo mongwe le yo mongwe mebala ye mebedi ye

mebedi. Ge ele gore bana badikologa mafelong a go raloka, sanitisa dilo goba dibapadišwa tšeo pele bana bangwe ba di swara.

Hlama mafelo ao a šireletšegilego a go raloka.

Dira mafelo a go fapafapana ago raloka, gomme o hlohletše bana gore ba bolele gore baka rata go raloka kae. Leka gore bana babe sehlopheng se sennyane.